




Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: Diminuci3n deth perilh de lauegi
enDissabte 16 12 2023



Nhèu recenta



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu recenta ei era hònt principau de perilh. Atencion ath problèma d'esguitlaments basaus.

Es plaques de vent abondiuas deth dimèrcles an estat caperades de nhèu e per aquer3n son de mau identificar. Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida mejana. Son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, de manèra isolada tanben grani. Es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh

Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau. Aç3n se da enes pales erbooses arribentes per dej3s des 2400 m aproximativament.

Sustot en z3nes de transici3n de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha p3den desencadenar-se especiaument damb subrecargues f3rtes. Aç3n se da enes pales f3rça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi p3den arténher mides granes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

En ua z3na grana an queigut de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument enquia 50 cm. Es acumulaci3ns de nhèu ventada mès recentas rep3sen ath dessus de coches trendes en totes es orientaci3ns en c3tes nautes e nauta montanha. Aguestes an estat caperadi de nhèu e per aquer3n son de mau identificar. Sustot per dessus des 2200 m aproximativament, ath laguens deth mantèth de nhèu se tr3ben coches febles de cristalhs angulosi. Era ploja a causat sustot en c3tes baishes e mejanes un amarament deth mantèth de nhèu. Era nhèu vielha ei f3rça umida, especiaument en c3tes baishes e



mejanes.


Tendéncia

Damb era pujada de temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se fixarà. Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminuci3n deth perih de lauegi
enDissabte 16 12 2023



Plaques de vent




2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Esguitlament de nhèu



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **P8gui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches f8bles persistentes



2200m

Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**

Frecuència: **P8gui**

Mesura de lauet: **Gran**

Eth probl8ma de nhèu ventada ei era h8nt principau de perih. Atenci3n ath probl8ma d'esguitlaments basaus.

Es plaques de vent m8s recentes son inestables en totes es orientacions. Precauci3n sustot per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes conques, canaus e ath darr8r de cambis abruptes de pendent. Es lauegi p8den desencadenar-se damb facilitat e art8nher mida mejana. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es hener8cles que propaguen son possibles senhaus de perih

I a un perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida. Aç8 se da enes pales arribentes per dej8s des 2400 m aproximativament.

Sustot en z8nes de transici3n de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vieha p8den desencadenar-se especiaument damb subrecargues f8rtes. Aç8 se da enes pales f8rça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi p8den art8nher mides granes de man8ra isolada.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

An queigut en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument m8s. Eth vent serà en quauqui casi f8rt, especiaument ar èst ena cresta principau des Aups. Damb era nhèu recenta e eth vent deth quadrant n8rd-o8st, s'an format plaques de vent a viatges de mida grana. Acumulacions de nhèu ventada m8s recentes rep8sen ath dessus de coches trendes en totes es




orientacions en còtes nautas e nauta montanha. Sustot per dessús des 2200 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendéncia

Damb era pujada de temperatures, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se fixarà. Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 16 12 2023



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma d'esguitlaments basaus ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de nhèu recenta requerís atencion.

(-) son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbofes arribentes.

Es plaques de vent mès recentes son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères arribentes. Precaucion sustot per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut 10 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament, locaument mès. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères apròp des crestes en altitud. Aguestes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Era nhèu vielha ei fòrça umida, especiaument en còtes baishes e mejanes.


Tendència

Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tend3ncia: perilh de lauegi constant →
enDissabte 16 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nh3u: [praube](#)

Frecu3ncia: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches f3bles persistentes



Estabilitat deth celh de nh3u: [regular](#)

Frecu3ncia: [P3gui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth probl3ma de nh3u ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth vent deth n3rd-o3st transportar3 era nh3u vieha de febla coesion. Es plaques de vent diu3rses auri3n d'3ster avalorades damb prud3ncia en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Es lauegi son en part de mida mejana e ja p3den 3ster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion sustot apr3p des crestes, en canaus e conques.

Principalement en z3nes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nh3u vieha p3den desencadenar-se ja en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. A33 se da especiaument enes pales f3r3a arribentes orientades a n3rd-o3st, n3rd e nord-3st especiaument per dessus des 2400 m aproximativament. Aguesti endrets perilhosi son f3r3a rari e de mau recon3isher.

Celh de nh3u

Patrons de perilh

pp.6: heired, nh3u sense coesion e vent

Damb era nh3u recenta e eth vent de moderat a f3rt deth n3rd, eth dijaus, en totes es orientacions se formar3n plaques de vent addicionaus. Acumulacions de nh3u ventada rep3sen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombr3res en altitud. Es naues acumulacions de nh3u ventada e es mens recentes son en generau facilament identificables m3s se p3den desencadenar damb facilitat sustot enes s3ns marges.

Sustot per dessus des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mant3th de nh3u se tr3ben coches febles de cristalhs angulosi. Es coches febles ena nh3u vieha son de mau recon3isher.


Tend3ncia

En quauqui sectors eth dissabte eth vent ser3 a viatges f3rt. Pendant era maitiada sustot apr3p des crestes, en canaus e conques se formar3n plaques de vent addicionaus.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 16 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **regular**
Frecuència: **P8gui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables per dessus des 2200 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana e ja p8den èster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion sustot apr8p des crestes, en canaus e conques. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) es endrets perilhosi son mès nombrosi.

Sustot en z8nes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques es coches febles ena nhèu vielha p8den desencadenar-se de manèra f8rça isolada. Aç8 se da enes pales ombrères f8rça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, sustot ath n8rd. Es lauegi p8den artènher mides mejanes.

Enes pales arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita per dej8s des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: z8nes praubes de nhèu en z8nes abundantes de nhèu

Damb eth vent de f8rt a plan f8rt deth n8rd- oèst , se formaràn plaques de vent. Aguestes darrères rep8sen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions en altitud.


Sustot per dessus des 2400 m aproximativament, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tr8ben coches febles de cristalhs angulosi.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Es condicions deth temps afavorirà ua graduau fixacion des plaques de vent.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 16 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes an d'èster avalorades damb suenh. Eth diuendres es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Es lauegi son aumens de mida petita mès ja facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influéncia deth vent. Damb eth vent fòrt deth nòrd-oèst, es plaques de vent creixeràn. Eth ligam damb era nhèu vielha des diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable.

Tendéncia

En quauqui sectors eth dissabte eth vent serà a viatges fòrt. Pendent era maitiada sustot apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 16 12 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada an d'èster avalorades damb suenh. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada se formaràn sustot apròp des crestes, en canaus e conques e en altitud. Es celhs de nhèu càmbien fòrça per dessus deth limit deth bòsc pera influència deth vent.

Tendència

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.